



JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
NABAVKA ROBA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj i Predmet nabavke:
PR 16/20 -
REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU APLIKABILNI NA POSTOJEĆU OPREMU ZA APARATE
RUBBY

TD pripremili:

Melisa Krnić , stručni saradnik za JN

Alma Kapo, odgovorni stručni saradnik
odjela za javne nabavke

GENERALNI DIREKTOR

Dr. Muhamed Ahmić

Sarajevo, decembar 2020.godine

**Premet nabavke: REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU APLIKABILNI NA POSTOJEĆU
OPREMU APARATE RUBBY**

Broj nabavke: PR 15/20

Datum, 07.12.2020. godine

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE i PONUDE

Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivate se da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) ZJN, dostavite Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba reagenasa za hematologiju aplikabilni za aparate Rubby

Kvalifikacija- Početna/konačna ponuda - pregovori: Kandidat podnosi zahtjev za učešće na način i dostavlja početnu/konačnu ponudu u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjev za učešće koji je pristigao od kandidata i dostavljenu ponudu te održava pregovore.

Ukoliko se na pregovorima početna ponuda prihvati kao konačna, ugovorni organ će donijeti Obavještenje o rezultatima postupka i dodijeliti ugovor ponuđaču.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju:

Zahtjev za učešće se treba dostaviti na sljedeću adresu:

Vrazova 11, Sarajevo

najkasnije do **09.12.2020. godine do 13,00h**

Kriteriji za ocjenu početne ponude

Kandidat mora ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom Pozivu Kvalifikacija - Početna/konačna ponuda – pregovori.

Kriteriji za ocjenu konačne ponude

Kriterij najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakonom o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: “Zakon”).

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: „JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO“

Adresa: Vrazova 11, Sarajevo

Identifikacioni broj (JIB): 200174570004

Telefon: +387 33 292 506

E-mail: judzks@judzks.ba

Web stranica: www.judzks.ba

Lica ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Melisa Krnić, tel. 033 292-689; e-mail adrese: melisa.krnic@judzks.ba, Alma Kapo tel. 033 292-643; e-mail adresa: alma.kapo@judzks.ba; admir.celik@judzks.ba Admir Čelik, tel. 033 292-607.

Sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležnih kontakt osoba

(ili Službe) iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, lično ili mailom na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

3. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke su **reagensi za hematologiju** aplikabilni za aparate Rubby

3.1 kako je opisano u Aneksu 2 ove tenderske dokumentacije.

3.2 Nabavka se provodi na osnovu: Posebne Odluke o pokretanju postupka

3.3 Vrsta ugovora: robe.

3.4 Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): **2.000,00 KM**

3.5 Ugovor se zaključuje za period od mjeseca dana.

3.6 Mjesto i način isporuke: Magacin ugovornog organa, jednokratna isporuka.

3.7 Ne planira se zaključiti okvirni sporazum.

3.8 Nije dozvoljeno dostavljanje alternativne ponude.

3.9 CPV kod - 33696500-0

4. KVALIFIKACIJA - POČETNA/KONAČNA PONUDA - PREGOVORI

Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za učešće i pregovori

4.1 Rok za podnošenje Zahtjeva za učešće ističe dana **09.12.2020.** godine u **13,00 sati.** Komisijsko otvaranje ponuda i ocjena kvalifikacije zahtjeva za učešće izvršit će se dana **09.12.2020.** godine u **15,50 sati.** Pregovori će se održati **09.12.2020.** godine u **16,00 sati.**

Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanog kandidata i ostale aktivnosti provesti u skladu sa odredbama Zakona.

4.2 Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Vrazova br.11, 71000 Sarajevo

Uslovi za učešće i potrebni dokazi

4.3 U skladu sa čl. 45.-51. Zakona kandidat treba ispunjavati sljedeće uslove:

- a) da nema smetnje za njegovo učešće u smislu odredbe čl. 45. Zakona;
- b) da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

- c) da njegovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora (član 47. Zakona);
- d) da njegova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. (član 49. – robe, ZJN)

4.4 U skladu sa članom 45. Zakona Zahtjev se odbija ako je kandidat:

- a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom **za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca**, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

4.5 U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđač treba dostaviti **Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa** (organ uprave ili notar) da se na njega ne odnose slučajevi definisani (tačkom 5.4 od a) do d) tenderske dokumentacije (**član 45. Zakona**). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj **Aneksom 3** tenderske dokumentacije;

4.6 Ponuđač je obavezan da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 4.5:

- a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

Uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN ponuđač dostavlja:

- **Aktuelni Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca.**

5. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

- a) **-Rješenje o upisu u registar veletrgovaca** za vršenje prometa na veliko medicinskim sredstavima izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i **Potvrdu** o upisu medicinskog sredstva koji je predmet nabavke u Registar medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

ili

-Rješenje o upisu u Registar proizvođača lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i **Potvrdu** o upisu medicinskog sredstva koji je predmet nabavke u Registar medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Ili

-Odobrenje za rad nadležnog ministarstva zdravstva za obavljanje apotekarske djelatnosti.

Ponuđači moraju biti ovlašteni distributeri proizvoda koji su predmet nabavke.

Dokaz:

- Potvrda/ovlaštenje iz koje se jasno vidi da je ponuđač ovlašteni distributer predmeta nabavke. Potvrda/ovlaštenje može biti izdata od proizvođača ili od predstavništva koje je proizvođač ovlastio za izdavanje takvih potvrda (predstavništvo mora dostaviti ponuđaču jasnu potvrdu od proizvođača da je ovlašteno za izdavanje tražene potvrde).

6. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

6.1 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj **Aneksom 5** (ovjerava ponuđač)

7. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

7.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač treba ispuniti slijedeći minimalne uslove a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 49.

Uslov:

- Da je u zadnje dvije godine imao promet predmeta nabavke sa drugim komitentima i uspješno realizovao ugovore iste vrste.

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu dole navednih dokaza:

- a) **Referenc lista** sklopljenih ugovora koji su isti ili slični kao **predmet javne nabavke** u periodu zadnje dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine.
- b) Uz referenc listu ponuđač je dužan dostaviti **najmanje jednu potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora, a koja je u vezi sa predmetom nabavke i refrenc listom,** i obavezno sadrže: naziv, sjedište ugovornih strana/privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima.
- c) U vezi sa tačkom 7. Ponuđač je takođe dužan dostaviti Izjavu datu u **Aneksu 6** (ovjerava ponuđač).

8. SUKOB INTERESA

8.1 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

8.2 Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji **Aneks 4**.

8.3 Kandidat će odmah biti obaviješten o odlukama u vezi sa rezultatom kvalifikacija.

9. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE / početna/konačna/ ponuda

9.1 Shodno zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:

- 1/ Zahtjev za učešće -Aneks 1 ,
- 2/ Izjava sklada sa članom 45. ZJN – Aneks 3
- 3/ Izjava sklada sa članom 52. ZJN – Aneks 4
- 4/ Izjava sklada sa članom 47. ZJN – Aneks 5
- 5/ Izjava sklada sa članom 49. ZJN – Aneks 6
- 6/ Aktuelni izvod iz sudskog registra
- 7/ Dokaz iz člana 45. stav1. tačka a)
- 8/ Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne/konačnu cijenu ponude – Aneks 2.
- 9/ Popunjen i ovjeren Nacrt Ugovora

10. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA

10.1. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalogi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem mail-a melisa.krnic@judzks.ba uz obavezu da se ista prosljedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

10.2. Priprema početne ponuda

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem početne ponuda.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj čitko pisati:

„**ORIGINAL POČETNE/ KONAČNE PONUDE**“ .

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: ul.Vrazova 11, Sarajevo.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa: „*JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,*
Vrazova 11, 71000 Sarajevo“
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- evidencijski broj nabavke: **PR – 16/20**

-naziv predmeta nabavke:

REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU APLIKABILNI ZA APARATE RUBY

- naznaka „NE OTVARAJ“.

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

10.3 Rok za dostavljanje početne ponude

Rok za dostavljanje početne ponude određen je kako je navedeno prethodno.

Ukoliko se obje strane usaglase, početna ponuda se može prihvatiti kao konačna u skladu sa razlozima pokretanja ova vrste postupka.

11. Obavještenje o dodjeli

Ponuđač će biti obaviješten o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke po završetku pregovora i to neposredno nakon održanih pregovora.

12. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

13. Aneksi:

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije

Aneks 1 - Zahtjev za učešće

Aneks 2 - Obrazac za cijenu početne/konačne ponude sa tehničkom specifikacijom

Aneks 3 - Izjava iz člana 45. Zakona JN

Aneks 4 - Izjava iz člana 52. Zakona JN

Aneks 5 - Izjave iz člana 47. Zakona JN

Aneks 6 - Izjave iz člana 49. Zakona JN

Aneks 7 - Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija

Aneks 8 - Nacrt Ugovora

**OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA**

Naziv ugovora i broj nabavke:

(mjesto i datum).....

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa)

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

	Ime / imena kandidata	Potpis
Ponudač		
Podugovarač*		

*ukoliko je predviđeno podugovaranje

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE/KONAČNE PONUDE

Naziv ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

Kontakt telefon: _____

Kontakt osoba : _____

PREDMET NABAVKE : REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU APLIKABILNI NA POSTOJEĆU OPREMU APARATE RUBBY

Evidencijski broj: PR 16/20

Stav ka br.	Opis roba	Pakovanje	Jed mj.	Količina	Pojedinač na cijena bez PDV-a	Ukupna vrijednost bez PDV-a
1	Diluent /Sheat 20 l lyse 3800 ml		L	40		
2	Reagens WBC		ml	15200		
UKPNA PONUĐENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a						
PDV 17 %						
UKUPNA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV-om						

Datum : _____

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj :39/14)

Ja, niže potpisani _____, sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili srodne djelatnosti), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o janvoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____, a u skladu sa članom 45. Stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenoj postupku javne nabavke, kojeg predstavljam nije:

- a) Pravosnažan sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propusio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a)

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača i 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavio dao:

Potpis i pečat nadležnog organa:

Mjesto i datum davanja izjave:

M.P.

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: _____

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

M.P.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj :39/14)

Ja, niže potpisani _____, sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili srodne djelatnosti), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o janvoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____, a u skladu sa članom 47. Stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Stav 1 tačka a) je identična originaliu.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. Stav (1) tačka a) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a)

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavio dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuđača:

M.P.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 49. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) - Tehnička i profesionalna sposobnost

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime) sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorno tijelo _____ (navesti tačan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljena obavijest o javnoj nabavci (ako je objavljena obavijest) broj: _____, u skladu sa članom 49. tačka a) **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću** dajem sljedeću

I Z J A V U

a) o spisku izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) Zakona, a koji su u vezi s predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine

(tačka koja je definisana kao zahtjev iz tenderske dokumentacije)

Navesti precizne podatke vezane uz zahtjev iz tenderske dokumentacije:

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavljaju kazneno djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz člana 48. do 51. Zakona predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Izjavu dao: _____

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Potpis i pečat ponuđača: _____

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat dobavljača

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

**NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
BROJ PR 16/20**

(Nabavka reagenasa za hematologiju aplikabilnog na postojeću tehnologiju aparata Rubby)

Zaključen između:

1. Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ulica Vrazova broj 11, koju zastupa generalni direktor _____ (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. _____, ulica _____, kojeg zastupa _____, (u daljem tekstu: Isporučilac).

I Osnovne odredbe

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu usluga koju će Isporučilac obaviti Naručiocu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

II Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka i isporuka laboratorijskih reagenasa za hematologiju aplikabilnog na postojeću tehnologiju aparata Rubby, u pregovaračkom postupku **broj PR 16/20**, za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, za period od 1 mjesec dana ili do iskorištenja ugovorenih količina, u skladu sa Odlukom o izboru ponuđača broj 01-03- _____ od _____ 2020 godine, a prema ponudi Isporučioca.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 2.

Ukupna vrijednost predmeta ugovora iz člana 1. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi:

_____ **KM**

(Slovima: _____ KM i ___/100 pf)

U ukupnu ugovorenu vrijednost su uključeni svi zavisni troškovi nabavke robe na paritetu fco - skladište kupca.

IV Kvalitet robe

Član 3.

Isporučilac odgovara za kvalitet isporučene robe.

Predmet ugovora, mora biti propisno upakovan na način da je hermetički zatvoreno i u originalnoj ambalaži.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora utvrdi da kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora uz mogućnost pokretanja sudskog postupka za naknadu štete.

V Obezbjedenje sredstava

Član 4.

Sredstva u iznosu iz člana 2. Ugovora, obezbjeđena su iz vlastitih sredstava Ugovornog organa iz Plana JN stavka 103.

VI Način i uslovi plaćanja

Član 5.

Nakon potpisivanja ugovora od strane Naručioca i Isporučioca, plaćanje robe iz člana 1. Ugovora, vršit će se u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture.

VII Rok isporuke

Član 6.

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 2 dana od dana od potpisa ugovora.

VIII Obaveze Isporučioca

Član 7.

Isporučilac je obavezan da predmet ovog Ugovora isporuči u cjelokupnoj količini u roku kako je definisano članom 6 ovog ugovora.

Za isporučeni predmet Ugovora, Isporučilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca, a isti dokument treba da bude prilog ispostavljene fakture.

Isporučilac je obavezan isporučenu robu koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke, zamjeniti ispravnom u roku od tri dana po prijemu obavijesti Naručioca.

Troškove koji predhode isporuci predmeta Ugovora, kao i troškove same isporuke snosi Isporučilac, a sve ostale troškove nakon isporuke i stavljanja u upotrebu predmeta Ugovora, snosi Naručilac.

Isporučilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, sarađuje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku Naručioca, radi odgovarajuće dinamike isporuke predmeta ugovora.

Član 8.

Isporučilac se obavezuje da će u toku ugovornog perioda cijena iz člana 2. ovog Ugovora, ostati nepromijenjena.

Član 9.

Isporučilac se obavezuje da će rok upotrebe ugovorene robe u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe.

Član 10.

Robu sa isteklim rokom upotrebe, Isporučilac je obavezan preuzeti i o svom trošku uništiti.

Član 11.

Za vraćenu robu iz stava 1. ovog člana Isporučilac je obavezan izvršiti povrat sredstava.

Član 12.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Isporučioca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih roba, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ukupne ugovorne cijene bez PDV-a koja je predmet narudžbe. Isporučilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. Ukoliko isporuka kasni duže od 15 dana, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Isporučilac je dužan u cijelosti nadoknaditi ugovornom organu sve troškove prouzrokovane postupanjem opisanim u predhodnom stavu ovog člana. U tom slučaju, Naručilac ima pravo na naknadu stvarne štete prema pravilima o odgovornosti za štetu.

IX Ostale odredbe

Član 13.

Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Isporučilac ne ispoštuje ugovorene obaveze iz člana 7, 8., 9., 10.,11., i 12. Ugovora.

Član 14.

Ako Naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 5 dana, ustanovi nedostatke bitne za isporučenu količinu ili kvalitet robe, dužan je o tome putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti Isporučioca, radi uklanjanja naznačenih nedostataka, a Isporučilac je dužan zamijeniti oštećenu robu.

Član 15.

U slučaju da nakon zaključivanja Ugovora nastupe neočekivane okolnosti, koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti niti izbjeći, čija je posljedica nemogućnost ispunjenja ugovornih obaveza, strana koja je saznala za njeno nastupanje dužna je o tome pismeno obavijestiti drugu stranu u roku od 3 dana od dana nastupanja više sile.

Član 16.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora riješit će se sporazumno, a u suprotnom bit će nadležan Sud u Sarajevu.

Član 17.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika ugovornih strana i traje za period od 6 mjeseci ili do iskorištenja ugovorenih količina.

Član 18.

Ugovor je sačinjen u pet (5) istovjetnih primjeraka od kojih Naručilac zadržava četiri(4) (SEFP,SPKOP, JN, Koordinator za laboratoriju) a Isporučilac, jedan(1) primjerak.

ISPORUČILAC

NARUČILAC

Direktor

Generalni direktor

Broj:
Dana:

Broj:
Dana: